

**STL**

STL Knoxville
5815 Middlebrook Pike
Knoxville, TN 37921

Tel: 865 291 3000 Fax: 865 584 4315
www.stl-inc.com

ANALYTICAL REPORT

PROJECT NO. 142541

Focus/US Filter Westates PE

Lot #: H6D120117

William Anderson

STL Knoxville
5815 Middlebrook Pike
Knoxville, TN 37921-5947

SEVERN TRENT LABORATORIES, INC.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "K. S. Woodcock".

Kevin S. Woodcock
Project Manager

April 21, 2006

ANALYTICAL METHODS SUMMARY

H6D120117

<u>PARAMETER</u>	<u>ANALYTICAL METHOD</u>
Volatile Organic Sampling Train (VOST)	SW846 VOST

References:

SW846 "Test Methods for Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods", Third Edition, November 1986 and its updates.

SAMPLE SUMMARY

H6D120117

WO #	SAMPLE#	CLIENT	SAMPLE ID	SAMPLED DATE	SAMP TIME
H23FT	001	REGION 9	AUDIT SAMPLE #1	04/11/06	13:00
H23FX	002	REGION 9	AUDIT SAMPLE #2	04/11/06	13:05
H23F0	003	REGION 9	AUDIT SAMPLE #3	04/11/06	13:10

NOTE(S) :

- The analytical results of the samples listed above are presented on the following pages.
- All calculations are performed before rounding to avoid round-off errors in calculated results.
- Results noted as "ND" were not detected at or above the stated limit.
- This report must not be reproduced, except in full, without the written approval of the laboratory.
- Results for the following parameters are never reported on a dry weight basis: color, corrosivity, density, flashpoint, ignitability, layers, odor, paint filter test, pH, porosity pressure, reactivity, redox potential, specific gravity, spot tests, solids, solubility, temperature, viscosity, and weight.

PROJECT NARRATIVE

H6D120117

The results reported herein are applicable to the samples submitted for analysis only.

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of the laboratory.

The original chain of custody documentation is included with this report.

Sample Receipt

There were no problems with the condition of the samples received.

Quality Control

Unless otherwise noted, all holding times and QC criteria were met, and the test results shown in this report meet all applicable NELAC requirements.

STL Knoxville maintains the following certifications, approvals and accreditations: Arkansas DEQ Cert. #05-043-0, California DHS ELAP Cert. #2423, Colorado DPHE, Connecticut DPH Cert. #PH-0223, Florida DOH Cert. #E87177, Georgia DNR Cert. #906 (SDWA, expires 6/24/05), Hawaii DOH, Illinois EPA Cert. #000687, Indiana DOH Cert. #C-TN-02, Iowa DNR Cert. #375, Kansas DHE Cert. #E-10349, Kentucky DEP Lab ID #90101, Louisiana DEQ Cert. #03079, Louisiana DOHH Cert. #LA030024, Maryland DHMH Cert. #277, Massachusetts DEP Cert. #M-TN009, Michigan DEQ Lab ID #9933, New Jersey DEP Cert. #TN001, New York DOH Lab #10781, North Carolina DPH Lab ID #21705, North Carolina DEHNR Cert. #64, Ohio EPA VAP Cert. #CL0059, Oklahoma DEQ ID #9415, Pennsylvania DEP Cert. #68-00576, South Carolina DHEC Lab ID #84001001, Tennessee DOH Lab ID #02014, Utah DOH Cert. # QUAN3, Virginia DGS Lab ID #00165, Washington DOE Lab #C120, West Virginia DEP Cert. #345, Wisconsin DNR Lab ID #998044300, US Army Corps of Engineers, Naval Facilities Engineering Service Center and USDA Soil Permit #S-46424. This list of approvals is subject to change and does not imply that laboratory certification is available for all parameters reported in this environmental sample data report.

Sample Data Summary

STL Knoxville - ACS

Client Sample ID: REGION 9 AUDIT SAMPLE #1

GC/MS Volatiles

Lot-Sample #...: H6D120117-001 Work Order #...: H23FT1AA Matrix.....: AA
 Date Sampled...: 04/11/06 Date Received...: 04/12/06
 Prep Date.....: 04/12/06 Analysis Date...: 04/12/06
 Prep Batch #...: 6102057
 Dilution Factor: 1 Method.....: SW846 VOST

PARAMETER	RESULT	REPORTING		
		LIMIT	UNITS	MDL
Acetone	0.22 B	0.10	ug	0.085
Acrylonitrile	ND	0.50	ug	0.076
Benzene	0.064	0.010	ug	0.0032
Bromobenzene	ND	0.010	ug	0.0036
Bromochloromethane	ND	0.025	ug	0.012
Bromodichloromethane	ND	0.010	ug	0.0016
Bromoform	ND	0.025	ug	0.0066
Bromomethane	ND	0.050	ug	0.022
2-Butanone	0.044 J	0.10	ug	0.035
n-Butylbenzene	ND	0.010	ug	0.0047
sec-Butylbenzene	ND	0.010	ug	0.0036
tert-Butylbenzene	ND	0.010	ug	0.0030
Carbon disulfide	0.017	0.010	ug	0.0011
Carbon tetrachloride	0.049	0.010	ug	0.0011
Chlorobenzene	ND	0.010	ug	0.0013
Chlorodibromomethane	ND	0.025	ug	0.010
Chloroethane	ND	0.050	ug	0.010
Chloroform	0.078	0.010	ug	0.0019
Chloromethane	ND	0.025	ug	0.0032
2-Chlorotoluene	ND	0.010	ug	0.0023
4-Chlorotoluene	ND	0.010	ug	0.0020
1,2-Dibromo-3-chloro- propane	ND	0.050	ug	0.020
1,2-Dibromoethane	ND	0.025	ug	0.010
Dibromomethane	ND	0.025	ug	0.010
1,2-Dichlorobenzene	ND	0.010	ug	0.0030
1,3-Dichlorobenzene	ND	0.010	ug	0.0031
1,4-Dichlorobenzene	ND	0.010	ug	0.0043
Dichlorodifluoromethane	ND	0.025	ug	0.0050
1,1-Dichloroethane	ND	0.010	ug	0.0019
1,2-Dichloroethane	ND	0.010	ug	0.0022
cis-1,2-Dichloroethene	ND	0.010	ug	0.0025
trans-1,2-Dichloroethene	ND	0.010	ug	0.0017
1,1-Dichloroethene	ND	0.010	ug	0.0023
1,2-Dichloropropane	ND	0.010	ug	0.0027
1,3-Dichloropropane	ND	0.010	ug	0.0018
2,2-Dichloropropane	ND	0.010	ug	0.0015
cis-1,3-Dichloropropene	ND	0.010	ug	0.0030
trans-1,3-Dichloropropene	ND	0.010	ug	0.0020

(Continued on next page)

STL Knoxville - ACS

Client Sample ID: REGION 9 AUDIT SAMPLE #1

GC/MS Volatiles

Lot-Sample #....: H6D120117-001 Work Order #....: H23FT1AA Matrix.....: AA

PARAMETER	RESULT	REPORTING		
		LIMIT	UNITS	MDL
1,1-Dichloropropene	ND	0.010	ug	0.0010
Ethylbenzene	ND	0.010	ug	0.0013
Hexachlorobutadiene	ND	0.025	ug	0.0048
2-Hexanone	ND	0.10	ug	0.0099
Iodomethane	ND	0.050	ug	0.0016
Isopropylbenzene	ND	0.010	ug	0.0023
p-Isopropyltoluene	ND	0.010	ug	0.0038
Methylene chloride	0.099	0.025	ug	0.013
4-Methyl-2-pentanone	ND	0.10	ug	0.014
Naphthalene	ND	0.025	ug	0.010
n-Propylbenzene	ND	0.010	ug	0.0029
Styrene	ND	0.010	ug	0.0017
1,1,1,2-Tetrachloroethane	ND	0.010	ug	0.0010
1,1,2,2-Tetrachloroethane	ND	0.025	ug	0.011
Tetrachloroethene	0.15	0.010	ug	0.0021
Tetrahydrofuran	ND	0.10	ug	0.031
Toluene	0.0036 J	0.010	ug	0.0022
1,2,3-Trichlorobenzene	ND	0.025	ug	0.014
1,2,4-Trichloro- benzene	ND	0.025	ug	0.0030
1,1,1-Trichloroethane	ND	0.025	ug	0.0016
1,1,2-Trichloroethane	ND	0.025	ug	0.0050
Trichloroethene	ND	0.010	ug	0.0050
Trichlorofluoromethane	ND	0.050	ug	0.0049
1,2,3-Trichloropropane	ND	0.025	ug	0.0081
1,1,2-Trichloro- 1,2,2-trifluoroethane	ND	0.050	ug	0.0018
1,2,4-Trimethylbenzene	ND	0.010	ug	0.0048
1,3,5-Trimethylbenzene	ND	0.010	ug	0.0028
Vinyl acetate	ND	0.050	ug	0.012
Vinyl chloride	ND	0.010	ug	0.0032
m-Xylene & p-Xylene	ND	0.020	ug	0.0034
o-Xylene	ND	0.010	ug	0.0017
Xylenes (total)	ND	0.030	ug	0.0048
SURROGATE	PERCENT		RECOVERY	
	RECOVERY		LIMITS	
Dibromofluoromethane	86		(50 - 134)	
1,2-Dichloroethane-d4	92		(50 - 134)	
Toluene-d8	81		(57 - 127)	
Bromofluorobenzene	72		(50 - 125)	

NOTE(S) :

B Method blank contamination. The associated method blank contains the target analyte at a reportable level.

J Estimated result. Result is less than RL.

STL Knoxville - ACS

REGION 9 AUDIT SAMPLE #1

GC/MS Volatiles

Lot-Sample #: H6D120117-001

Work Order #: H23FT1AA

Matrix: AA

MASS SPECTROMETER/DATA SYSTEM (MSDS) TENTATIVELY IDENTIFIED COMPOUNDS

<u>PARAMETER</u>	<u>CAS #</u>	<u>ESTIMATED RESULT</u>	<u>RETENTION TIME</u>	<u>UNITS</u>
None				ug

STL Knoxville - ACS

Client Sample ID: REGION 9 AUDIT SAMPLE #2

GC/MS Volatiles

Lot-Sample #...: H6D120117-002 Work Order #...: H23FX1AA Matrix.....: AA
 Date Sampled...: 04/11/06 Date Received...: 04/12/06
 Prep Date.....: 04/12/06 Analysis Date...: 04/12/06
 Prep Batch #...: 6102057
 Dilution Factor: 1 Method.....: SW846 VOST

PARAMETER	RESULT	REPORTING		
		LIMIT	UNITS	MDL
Acetone	0.24 B	0.10	ug	0.085
Acrylonitrile	ND	0.50	ug	0.076
Benzene	0.069	0.010	ug	0.0032
Bromobenzene	ND	0.010	ug	0.0036
Bromochloromethane	ND	0.025	ug	0.012
Bromodichloromethane	ND	0.010	ug	0.0016
Bromoform	ND	0.025	ug	0.0066
Bromomethane	ND	0.050	ug	0.022
2-Butanone	0.053 J	0.10	ug	0.035
n-Butylbenzene	ND	0.010	ug	0.0047
sec-Butylbenzene	ND	0.010	ug	0.0036
tert-Butylbenzene	ND	0.010	ug	0.0030
Carbon disulfide	0.018	0.010	ug	0.0011
Carbon tetrachloride	0.053	0.010	ug	0.0011
Chlorobenzene	ND	0.010	ug	0.0013
Chlorodibromomethane	ND	0.025	ug	0.010
Chloroethane	ND	0.050	ug	0.010
Chloroform	0.086	0.010	ug	0.0019
Chloromethane	ND	0.025	ug	0.0032
2-Chlorotoluene	ND	0.010	ug	0.0023
4-Chlorotoluene	ND	0.010	ug	0.0020
1,2-Dibromo-3-chloro- propane	ND	0.050	ug	0.020
1,2-Dibromoethane	ND	0.025	ug	0.010
Dibromomethane	ND	0.025	ug	0.010
1,2-Dichlorobenzene	ND	0.010	ug	0.0030
1,3-Dichlorobenzene	ND	0.010	ug	0.0031
1,4-Dichlorobenzene	ND	0.010	ug	0.0043
Dichlorodifluoromethane	ND	0.025	ug	0.0050
1,1-Dichloroethane	ND	0.010	ug	0.0019
1,2-Dichloroethane	ND	0.010	ug	0.0022
cis-1,2-Dichloroethene	ND	0.010	ug	0.0025
trans-1,2-Dichloroethene	ND	0.010	ug	0.0017
1,1-Dichloroethene	ND	0.010	ug	0.0023
1,2-Dichloropropane	ND	0.010	ug	0.0027
1,3-Dichloropropane	ND	0.010	ug	0.0018
2,2-Dichloropropane	ND	0.010	ug	0.0015
cis-1,3-Dichloropropene	ND	0.010	ug	0.0030
trans-1,3-Dichloropropene	ND	0.010	ug	0.0020

(Continued on next page)

STL Knoxville - ACS

Client Sample ID: REGION 9 AUDIT SAMPLE #2

GC/MS Volatiles

Lot-Sample #....: H6D120117-002 Work Order #....: H23FX1AA Matrix.....: AA

PARAMETER	RESULT	REPORTING		
		LIMIT	UNITS	MDL
1,1-Dichloropropene	ND	0.010	ug	0.0010
Ethylbenzene	ND	0.010	ug	0.0013
Hexachlorobutadiene	ND	0.025	ug	0.0048
2-Hexanone	ND	0.10	ug	0.0099
Iodomethane	ND	0.050	ug	0.0016
Isopropylbenzene	ND	0.010	ug	0.0023
p-Isopropyltoluene	ND	0.010	ug	0.0038
Methylene chloride	0.12	0.025	ug	0.013
4-Methyl-2-pentanone	ND	0.10	ug	0.014
Naphthalene	ND	0.025	ug	0.010
n-Propylbenzene	ND	0.010	ug	0.0029
Styrene	ND	0.010	ug	0.0017
1,1,1,2-Tetrachloroethane	ND	0.010	ug	0.0010
1,1,2,2-Tetrachloroethane	ND	0.025	ug	0.011
Tetrachloroethene	0.15	0.010	ug	0.0021
Tetrahydrofuran	0.036 J,B	0.10	ug	0.031
Toluene	0.0034 J	0.010	ug	0.0022
1,2,3-Trichlorobenzene	ND	0.025	ug	0.014
1,2,4-Trichloro- benzene	ND	0.025	ug	0.0030
1,1,1-Trichloroethane	ND	0.025	ug	0.0016
1,1,2-Trichloroethane	ND	0.025	ug	0.0050
Trichloroethene	ND	0.010	ug	0.0050
Trichlorofluoromethane	ND	0.050	ug	0.0049
1,2,3-Trichloropropane	ND	0.025	ug	0.0081
1,1,2-Trichloro- 1,2,2-trifluoroethane	ND	0.050	ug	0.0018
1,2,4-Trimethylbenzene	ND	0.010	ug	0.0048
1,3,5-Trimethylbenzene	ND	0.010	ug	0.0028
Vinyl acetate	ND	0.050	ug	0.012
Vinyl chloride	ND	0.010	ug	0.0032
m-Xylene & p-Xylene	ND	0.020	ug	0.0034
o-Xylene	ND	0.010	ug	0.0017
Xylenes (total)	ND	0.030	ug	0.0048
SURROGATE	PERCENT		RECOVERY	
	RECOVERY		LIMITS	
Dibromofluoromethane	91		(50 - 134)	
1,2-Dichloroethane-d4	98		(50 - 134)	
Toluene-d8	78		(57 - 127)	
Bromofluorobenzene	70		(50 - 125)	

NOTE (S) :

B Method blank contamination. The associated method blank contains the target analyte at a reportable level.

J Estimated result. Result is less than RL.

STL Knoxville - ACS

REGION 9 AUDIT SAMPLE #2

GC/MS Volatiles

Lot-Sample #: H6D120117-002

Work Order #: H23FX1AA

Matrix: AA

MASS SPECTROMETER/DATA SYSTEM (MSDS) TENTATIVELY IDENTIFIED COMPOUNDS

<u>PARAMETER</u>	<u>CAS #</u>	<u>ESTIMATED RESULT</u>	<u>RETENTION TIME</u>	<u>UNITS</u>
None				ug

STL Knoxville - ACS

Client Sample ID: REGION 9 AUDIT SAMPLE #3

GC/MS Volatiles

Lot-Sample #...: H6D120117-003 Work Order #...: H23F01AA Matrix.....: AA
 Date Sampled...: 04/11/06 Date Received...: 04/12/06
 Prep Date.....: 04/12/06 Analysis Date...: 04/12/06
 Prep Batch #...: 6102057
 Dilution Factor: 1 Method.....: SW846 VOST

PARAMETER	RESULT	REPORTING LIMIT	UNITS	MDL
Acetone	0.17 B	0.10	ug	0.085
Acrylonitrile	ND	0.50	ug	0.076
Benzene	0.068	0.010	ug	0.0032
Bromobenzene	ND	0.010	ug	0.0036
Bromochloromethane	ND	0.025	ug	0.012
Bromodichloromethane	ND	0.010	ug	0.0016
Bromoform	ND	0.025	ug	0.0066
Bromomethane	ND	0.050	ug	0.022
2-Butanone	ND	0.10	ug	0.035
n-Butylbenzene	ND	0.010	ug	0.0047
sec-Butylbenzene	ND	0.010	ug	0.0036
tert-Butylbenzene	ND	0.010	ug	0.0030
Carbon disulfide	0.018	0.010	ug	0.0011
Carbon tetrachloride	0.052	0.010	ug	0.0011
Chlorobenzene	ND	0.010	ug	0.0013
Chlorodibromomethane	ND	0.025	ug	0.010
Chloroethane	ND	0.050	ug	0.010
Chloroform	0.089	0.010	ug	0.0019
Chloromethane	ND	0.025	ug	0.0032
2-Chlorotoluene	ND	0.010	ug	0.0023
4-Chlorotoluene	ND	0.010	ug	0.0020
1,2-Dibromo-3-chloro- propane	ND	0.050	ug	0.020
1,2-Dibromoethane	ND	0.025	ug	0.010
Dibromomethane	ND	0.025	ug	0.010
1,2-Dichlorobenzene	ND	0.010	ug	0.0030
1,3-Dichlorobenzene	ND	0.010	ug	0.0031
1,4-Dichlorobenzene	ND	0.010	ug	0.0043
Dichlorodifluoromethane	ND	0.025	ug	0.0050
1,1-Dichloroethane	ND	0.010	ug	0.0019
1,2-Dichloroethane	ND	0.010	ug	0.0022
cis-1,2-Dichloroethene	ND	0.010	ug	0.0025
trans-1,2-Dichloroethene	ND	0.010	ug	0.0017
1,1-Dichloroethene	ND	0.010	ug	0.0023
1,2-Dichloropropane	ND	0.010	ug	0.0027
1,3-Dichloropropane	ND	0.010	ug	0.0018
2,2-Dichloropropane	ND	0.010	ug	0.0015
cis-1,3-Dichloropropene	ND	0.010	ug	0.0030
trans-1,3-Dichloropropene	ND	0.010	ug	0.0020

(Continued on next page)

STL Knoxville - ACS

Client Sample ID: REGION 9 AUDIT SAMPLE #3

GC/MS Volatiles

Lot-Sample #....: H6D120117-003 Work Order #....: H23F01AA Matrix.....: AA

PARAMETER	RESULT	REPORTING		
		LIMIT	UNITS	MDL
1,1-Dichloropropene	ND	0.010	ug	0.0010
Ethylbenzene	ND	0.010	ug	0.0013
Hexachlorobutadiene	ND	0.025	ug	0.0048
2-Hexanone	ND	0.10	ug	0.0099
Iodomethane	ND	0.050	ug	0.0016
Isopropylbenzene	ND	0.010	ug	0.0023
p-Isopropyltoluene	ND	0.010	ug	0.0038
Methylene chloride	0.12	0.025	ug	0.013
4-Methyl-2-pentanone	ND	0.10	ug	0.014
Naphthalene	ND	0.025	ug	0.010
n-Propylbenzene	ND	0.010	ug	0.0029
Styrene	ND	0.010	ug	0.0017
1,1,1,2-Tetrachloroethane	ND	0.010	ug	0.0010
1,1,2,2-Tetrachloroethane	ND	0.025	ug	0.011
Tetrachloroethene	0.14	0.010	ug	0.0021
Tetrahydrofuran	0.054 J,B	0.10	ug	0.031
Toluene	0.0032 J	0.010	ug	0.0022
1,2,3-Trichlorobenzene	ND	0.025	ug	0.014
1,2,4-Trichloro- benzene	ND	0.025	ug	0.0030
1,1,1-Trichloroethane	ND	0.025	ug	0.0016
1,1,2-Trichloroethane	ND	0.025	ug	0.0050
Trichloroethene	ND	0.010	ug	0.0050
Trichlorofluoromethane	ND	0.050	ug	0.0049
1,2,3-Trichloropropane	ND	0.025	ug	0.0081
1,1,2-Trichloro- 1,2,2-trifluoroethane	ND	0.050	ug	0.0018
1,2,4-Trimethylbenzene	ND	0.010	ug	0.0048
1,3,5-Trimethylbenzene	ND	0.010	ug	0.0028
Vinyl acetate	ND	0.050	ug	0.012
Vinyl chloride	ND	0.010	ug	0.0032
m-Xylene & p-Xylene	ND	0.020	ug	0.0034
o-Xylene	ND	0.010	ug	0.0017
Xylenes (total)	ND	0.030	ug	0.0048
SURROGATE	PERCENT		RECOVERY	
	RECOVERY		LIMITS	
Dibromofluoromethane	95		(50 - 134)	
1,2-Dichloroethane-d4	103		(50 - 134)	
Toluene-d8	80		(57 - 127)	
Bromofluorobenzene	74		(50 - 125)	

NOTE(S) :

B Method blank contamination. The associated method blank contains the target analyte at a reportable level.

J Estimated result. Result is less than RL.

STL Knoxville - ACS

REGION 9 AUDIT SAMPLE #3

GC/MS Volatiles

Lot-Sample #: H6D120117-003

Work Order #: H23F01AA

Matrix: AA

MASS SPECTROMETER/DATA SYSTEM (MSDS) TENTATIVELY IDENTIFIED COMPOUNDS

<u>PARAMETER</u>	<u>CAS #</u>	<u>ESTIMATED RESULT</u>	<u>RETENTION TIME</u>	<u>UNITS</u>
None				ug